

t61_pzfmisc1
(TMNi32ijk9986TtLa66av2xTgErpBBFNiy3)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (r1_tarski X0 X1) \Rightarrow ((r1_tarski \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X2) (k2_zfmisc_1 X1 X2)) \wedge (r1_tarski (k2_zfmisc_1 \\ & X2 X0) (k2_zfmisc_1 X2 X1))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((v1_relat_1 (k6_pboole X0 X1 X2)) \wedge ((v4_relat_1 (k6_pboole X0 \\ & X1 X2) X0) \wedge ((v1_funct_1 (k6_pboole X0 X1 X2)) \wedge (v1_partfun1 (k6_pboole \\ & X0 X1 X2) X0)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r2_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X0) \Rightarrow (r1_tarski (k1_funct_1 \\ & X1 X3) (k1_funct_1 X2 X3)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\
& (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\
& X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\
& (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 \\
& X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((X3 = k6_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X4. \\
& (X4 \in X0) \Rightarrow (k1_funct_1 X3 X4 = k2_zfmisc_1 (k1_funct_1 X1 X4) (k1_funct_1 \\
& X2 X4))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge (\\
& (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\
& X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\
& (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 \\
& X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r2_pboole X0 X1 X2) \Rightarrow ((r2_pboole \\
& X0 (k6_pboole X0 X1 X3) (k6_pboole X0 X2 X3)) \wedge (r2_pboole X0 (k6_pboole \\
& X0 X3 X1) (k6_pboole X0 X3 X2))))))
\end{aligned}$$